



Podgorica, 04.09.2025

## PISMO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

### Ljekovi koji sadrže klozapin: revidirane preporuke za rutinsko praćenje krvne slike zbog rizika od agranulocitoze

Poštovani,

Nosioci dozvola za ljekove koji sadrže klozapin u Crnoj Gori, u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva (CInMED), žele da Vas obavijeste o sljedećem:

#### ***Sažetak:***

Klozapin povećava rizik od neutropenije i agranulocitoze. Redovno praćenje krvne slike je uvedeno kako bi se ovaj rizik sveo na minimum. Novi dokazi su doveli do revidiranih preporuka za praćenje.

#### **Revidirane granice apsolutnog broja neutrofila - (engl. Absolute Neutrophil Count- ANC)**

- Zahtjev za praćenjem broja leukocita (eng. White Blood Cell - WBC) je uklonjen, jer je praćenje apsolutnog broja neutrofila dovoljno.
- Granice ANC vrijednosti za započinjanje i nastavak terapije su izmijenjene u skladu sa standardnim definicijama blage neutropenije ( $\text{ANC } 1000\text{--}1500/\text{mm}^3$ ), umjerene neutropenije ( $\text{ANC } 500\text{--}999/\text{mm}^3$ ) i teške neutropenije ( $\text{ANC } <500/\text{mm}^3$ ).
- Započinjanje terapije klozapinom preporučuje se samo kod pacijenata sa  $\text{ANC } \geq 1500/\text{mm}^3$  ( $\geq 1.5 \times 10^9/\text{L}$ ), odnosno kod pacijenata sa potvrđenom benignom etničkom neutropenijom (BEN) sa  $\text{ANC } \geq 1000/\text{mm}^3$  ( $\geq 1.0 \times 10^9/\text{L}$ ).

#### **Revidirani zahtjevi za praćenje ANC vrijednosti:**

- ANC se mora pratiti prema sljedećem rasporedu:
  - jednom sedmično tokom prvih 18 sedmica terapije
  - zatim mjesечно naredne 34 sedmice (tj. do kraja prve godine terapije)
  - ako nije bilo slučajeva neutropenije tokom prve godine terapije, praćenje ANC može se smanjiti na jednom svakih 12 sedmica
  - ako nije bilo neutropenije tokom prve dvije godine, ANC se može provjeravati jednom godišnje
- Pacijentima se pri svakoj posjeti mora naglasiti da se odmah javi svom ljekaru ako se pojave znaci ili simptomi infekcije. U slučaju pojave takvih simptoma, ANC se mora odmah provjeriti.
- Dodatno praćenje ANC vrijednosti može se razmotriti kod starijih pacijenata ili onih koji istovremeno koriste valproinsku kiselinu, naročito tokom početne faze liječenja.

#### **Preporučene mjere u zavisnosti od ANC vrijednosti:**

- Kod pacijenata kod kojih se tokom liječenja razvije blaga neutropenija (ANC 1000–1500/mm<sup>3</sup>), koja se kasnije stabilizuje i/ili povuče, preporučuje se mjesečno praćenje tokom daljeg liječenja. Za pacijente sa potvrđenom BEN, prag je ANC 500–1000/mm<sup>3</sup> (0.5–1.0x10<sup>9</sup>/L).
- Pacijenti sa ANC <1000/mm<sup>3</sup> (<1.0x10<sup>9</sup>/L) moraju odmah prekinuti terapiju i ne smiju se ponovo izlagati klozapinu. Za pacijente sa potvrđenom BEN, prag za prekid liječenja je ANC <500/mm<sup>3</sup> (<0.5x10<sup>9</sup>/L). U slučaju potpunog prekida liječenja, pacijente treba pratiti jednom sedmično tokom 4 sedmice.

#### Preporuke za praćenje ANC nakon ponovnog uvodenja klozapina nakon prekida liječenja iz nehematoloških razloga:

- Stabilni pacijenti ( $\geq 2$  godine liječenja) bez neutropenije mogu nastaviti sa prethodnim rasporedom, bez obzira na trajanje prekida.
- Pacijente sa prethodnom neutropenijom ili kraćim trajanjem liječenja ( $>18$  sedmica – 2 godine) treba pažljivije pratiti nakon prekida  $\geq 3$  dana ali kraćeg od 4 sedmice.
- Pacijenti koji su prekinuli liječenje na  $\geq 4$  sedmice zahtijevaju nedeljno praćenje i ponovnu titraciju, bez obzira na prethodno trajanje liječenja i prethodnu blagu neutropeniju.

#### *Dodatne informacije o bezbjednosnom riziku*

Klozapin je atipični antipsihotik koji je indikovan za terapiju pacijenata sa šizofrenijom koji su rezistentni na terapiju, i kod pacijenata sa šizofrenijom koji na druge antipsihotičke ljekove imaju ozbiljna neurološka neželjena dejstva rezistentna na simptomatsku terapiju. Takođe je indikovan kod psihotičkih poremećaja koji se javljaju tokom Parkinsonove bolesti, u slučajevima kada standardna terapija nije bila uspješna.

Agranulocitoza, dobro poznat rizik povezan sa primjenom klozapina, minimizuje se rutinskim hematološkim nadzorom, kako je navedeno u sažetku karakteristika lijeka (SmPC).

Nakon što je Evropska agencija za ljekove (EMA) sprovedla pregled rizika od neutropenije i agranulocitoze uzrokovane klozapinom na nivou Evropske unije, revidirane su preporuke za praćenje krvne slike.

Novi dokazi iz naučne literature upućuju na to da, iako se neutropenija izazvana klozapinom može javiti u bilo kom trenutku tokom terapije, najčešće se javlja tokom prve godine liječenja, s vrhuncem učestalosti u prvih 18 sedmica liječenja. Nakon tog perioda, učestalost se smanjuje i postaje progresivno niža nakon dvije godine liječenja kod pacijenata kod kojih prethodno nije zabilježena neutropenija.

Velika meta-analiza, koju su sproveli Myles i saradnici (*Acta Psychiatr Scand* 2018; 138: 101–109)<sup>1</sup>, a koja je obuhvatila podatke iz 108 studija sa više od 450 000 pacijenata liječenih klozapinom, pokazala je da se najveći broj slučajeva teške neutropenije javio tokom prvog mjeseca terapije, s tim da je 89% ukupnih događaja zabilježeno unutar 24 mjeseca, a nakon toga je zabilježen samo manji porast do 36 mjeseci i kasnije. Učestalost neutropenije povezane s klozapinom iznosila je 3,8% (95% CI: 2,7–5,2%), a teške neutropenije 0,9% (95% CI: 0,7–1,1%). Slične rezultate dala je i velika retrospektivna kohortna studija sprovedena u Australiji i Novom Zelandu (*Lancet*, Vol 11, januar 2024)<sup>2</sup>, koja je analizirala podatke za preko 26 630 pacijenata liječenih klozapinom tokom 32 godine (1990–2022). U grupi pacijenata koji ranije nijesu bili izloženi klozapinu (n=15 973), kumulativna učestalost ozbiljne neutropenije koja je dovela do prekida liječenja iznosila je 0,9% nakon 18 sedmica i 1,4% nakon 2 godine. Najveća sedmična učestalost ozbiljne neutropenije zabilježena je u 9. sedmici (0,128%), a zatim je pala na prosječnih 0,001% sedmično nakon dvije godine.

Ovi nalazi su potvrđeni i analizama iz registara iz Velike Britanije i Irske (*Atkin i saradnici, Br J Psychiatry*)<sup>3</sup>, koje su obuhvatile preko 6300 pacijenata iz nacionalne službe za nadzor nad klozapinom, i koje su pokazale da je najveća učestalost agranulocitoze bila u prvih 6 do 18 sedmica terapije. Slični podaci dolaze i iz Čilea (*Mena i saradnici, Int Clin Psychopharmacol 2019*)<sup>4</sup>, gdje je studija koja se temelji na podacima nacionalnog registra za farmakovigilancu koja obuhvata više od 5000 osoba koje su započele liječenje klozapinom, pokazala da se 87,9% slučajeva teške neutropenije dogodilo tokom prvih 18 sedmica.

Nadalje, preporučuje se da se praćenje temelji isključivo na osnovu apsolutnog broja neutrofila (ANC), što je u skladu sa aktuelnim dokazima da je ANC specifičniji i klinički relevantniji parametar za procjenu rizika od neutropenije. Stoga se više ne zahtijeva praćenje ukupnog broja leukocita (WBC).

Nove granične vrijednosti ANC treba razmotriti i na pacijente uopšte i na pacijente sa benignom etničkom neutropenijom (BEN). Primjena klozapina treba da bude ograničena na pacijente sa početnim ANC  $\geq 1500/\text{mm}^3$  ( $\geq 1,5 \times 10^9/\text{L}$ ), a kod pacijenata sa BEN na one sa ANC  $\geq 1000/\text{mm}^3$  ( $\geq 1,0 \times 10^9/\text{L}$ ). Snižavanje pragova ANC za pacijente sa BEN ne ugrožava bezbjednost pacijenata, a pomaže u izbjegavanju nepotrebnog prekida terapije.

Shodno tome, informacije o lijeku za sve ljekove koji sadrže klozapin biće ažurirane kako bi odražavale nove pragove ANC i učestalost praćenja radi minimizacije rizika od agranulocitoze izazvane klozapinom.

#### **Poziv na prijavljivanje sumnji na neželjena dejstva**

Molimo Vas da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijekova koji sadrže klozapin prijavite Odjeljenju za farmakovigilancu CInMED, popunjavanjem obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka koji možete preuzeti sa portala CInMED ([www.cinmed.me](http://www.cinmed.me)) i poslati na jedan od sljedećih načina:

Poštom na adresu:

Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore  
Bulevar Ivana Crnojevića 64A  
81 000 Podgorica  
Tel: 020 310 280  
Fax: 020 310 581  
Elektronskom poštom: [nezeljenadejstva@cinmed.me](mailto:nezeljenadejstva@cinmed.me)

Sumnju na neželjeno dejstvo lijeka možete prijaviti i putem IS zdravstvene zaštite, ili pomoću aplikacije za online prijavu kojoj se pristupa preko portala CInMED – [www.cinmed.me](http://www.cinmed.me) ili skeniranjem QR koda:



Dodatno, sumnju na neželjeno dejstvo lijeka možete prijaviti i odgovornoj osobi nosioca dozvole za lijek.

**Kontakt podaci nosioca dozvola za ljekove koji sadrže klozapin**

Nosilac dozvole	Naziv lijeka	E-mail	Telefon
Glosarij d.o.o.	Leponex (klozapin), 25mg, 50 tableta	jasmina.krlic@glosarij.me <a href="mailto:pv@glosarij.me">pv@glosarij.me</a>	+382 20 642 496
	Leponex (klozapin), 100 mg, 50 tableta		
Glosarij d.o.o.	Clozapin Sandoz (klozapin), 25mg, 50 tableta	jasmina.krlic@glosarij.me <a href="mailto:pv@glosarij.me">pv@glosarij.me</a>	+382 20 642 496
	Clozapin Sandoz (klozapin), 100mg, 50 tableta		
GLK Pharma	Neozapin (klozapin), 25mg, 50 oralnih disperzibilnih tableta	tanja.vuceljic@glkpharma.me	+382 67 288 488
	Neozapin (klozapin), 100 mg, 50 oralnih disperzibilnih tableta		
	Neozapin (klozapin), 200mg, 50 oralnih disperzibilnih tableta		
Pontera Pharma <i>Solutions</i>	Clozapine <i>remedica</i> (klozapin), 25mg, 50 tableta	jovana.paunovic@pontera.me	+382 67 849 489
	Clozapine Remedica (klozapin), 100mg, 50 tableta		

S poštovanjem,

Za Glosarij d.o.o.  
Lice odgovorno za farmakovigilancu  
mr sc pharm. Jasmina Kralić



Za GLK pharma  
Lice odgovorno za farmakovigilancu  
mr ph Vučeljic Deynega Tatiana

T. Vučeljic



Za Pontera Pharma Solutions  
Lice odgovorno za farmakovigilancu  
dr pharm. Jovana Paunović



Reference:

<sup>1</sup> Myles N, Myles H, Xia S, Large M, Kisely S, Galletly C, Bird R, Siskind D. Meta-analysis examining the epidemiology of clozapine-associated neutropenia. *Acta Psychiatr Scand.* 2018 Aug;138(2):101-109. doi: 10.1111/acps.12898. Epub 2018 May 21. PMID: 29786829.

<sup>2</sup> Northwood K, Myles N, Clark SR, Every-Palmer S, Myles H, Kisely S, Warren N, Siskind D. Evaluating the epidemiology of clozapine-associated neutropenia among people on clozapine across Australia and Aotearoa New Zealand: a retrospective cohort study. *Lancet Psychiatry.* 2024 Jan;11(1):27-35. doi: 10.1016/S2215-0366(23)00343-7. Epub 2023 Nov 28. PMID: 38040009.

<sup>3</sup> Atkin K, Kendall F, Gould D, Freeman H, Liberman J, O'Sullivan D. Neutropenia and agranulocytosis in patients receiving clozapine in the UK and Ireland. *Br J Psychiatry.* 1996 Oct;169(4):483-8. doi: 10.1192/bjp.169.4.483. PMID: 8894200.

<sup>4</sup> Mena CI, Nachar RA, Crossley NA, González-Valderrama AA. Clozapine-associated neutropenia in Latin America: incidence report of 5380 Chilean users. *Int Clin Psychopharmacol.* 2019 Sep;34(5):257-263. doi: 10.1097/YIC.0000000000000270. PMID: 31094900.